

Baebele ya bana
E tlesa



Legodimo,
legae la
Modimo le
lentle



E kwetse ke: Edward Hughes

E bontsitshwe ke: Lazarus

E lomagantswe ke: Sarah S.

E phetotswe: Sherack Nkandu Mathebula

E ntshitswe ke: Bible for Children
www.M1914.org

©2015 Bible for Children, Inc.
Letlelelo: O na le tshwanelo ya go
lebelela kgotsa go kwala polelo e,
fela ga o sa e rekisi.



E rile Jesu a phela
mo lefatsheng, o ne
a bua le ba rutwa
ba gagwe ka ga
legodimo.



O ne e bitsa legae la ga rara, ebe
are, go na le ma madulo a magolo
kwa teng. Legodimo
le gae le le golo
le lentle thata
go feta mo
lefatsheng.



Jesu are, kea go lo bankenyetsa
felo, ga ke tsamaya go le
bankanyetsa ke tla boela
morago gape
go lo
tsaya.



Jesu o ile legodimo morago ga go
tsoga baswing, ga barutwa ba gagwe
ba mo lebeletse a amogelwa ke
maru.



Ba keresite ba gagologelwa di
tshepiso tsa ga Jesu gore o tlo
boa gape. Jesu o rile o tla
tla ka tshoganyetso
mo re sa
mosolofelang.



BO TENG LE
MODIMO




Jaanong ka ba keresite ba ba
swang pele a boa? Baibele ya
re batla ya go Jesu. Go
swa mo nameng ke go
phela le morena.



BO TENG LE
MODIMO



Tshenolo, buka ya bofelo mo
baibele, e re boelelela ka bontle jwa
legodimo.



Se sentle ke gore legodimo ke
legae la Modimo. Modimo o gongwe
le gongwe, mara bogona ba gagwe
bo ko legodimong.



Baengele le batho bamagodimo
ba galaletsa Modimo
kwa legodimong, le
batho botlhe ba ba
swileng ba
galaletsa
morena
le bone.



Ba opela di pina
tse dintle go mo
galaletsa.



Ba opela sefela se sesha ba re; Go
go tshwanetse go tsaya
lokwalo le go kanolola
dikano tsa lone, ka o
tlhabilwe; ...




... mme batho ba ditso
tsoatlhe le ba dipuo
tsoatlhe le ba merafe
yotlho wa ba
rekololela
Modimo
ka madi
a gago, ...



... wa ba dira dikgosi le
baperesiti ba Modimo
wa rona ba ba tla
busang mo lefatsheng.



Mafoko a bofelo mo baibeleng a bua ka ga Jerusalema e ntsha, e dirilwe ka matlapa a kwa go dimo thata a



gauta, a patshima godimo le fatshe.




dikgoro tse digolo tsa legodimo ga
nke ditswalwa, a re tseneng re bone
gore go gontle
jaang ...
heela!



legodimo le lentle tota mogare.

Lefelo la teng le dirilwe ka gauta,


le di tsela
tsa teng di
dirilwe ka
gauta.




Noka e entle ya metsi e elela go tswa boteng jwa Modimo. Gaufi le noka, go nna le setlhare sa bo phelo, e le setlhare sa ntlha mo tshimong ya etene.




Setlhare sena se bo tshokwa
thata, se ntsha maungo a le 12
a farologaneng kgwedi engwe le
engwe. Le matlhare a sona a tliša
pholo mo di tshabeng.




Legodimo ga le tlhoke letsatsi
kgotsa ngwedi gore go kganye.
Kgalalelo ya gagwe e tletse ka
lesedi. Ga go nke go nna bosigo.



Le diphologolo kwa legodimong di
farologane thata. Tsotle di rutilwe
sentle ebile di bo tsalano, di ja
tlhaga tsotlhe.




Le di Tau le tsona di ja jaaka di kgomo. Morena are, "di ka se senye mothabeng yame e boitshepo".




Ga re lebeletse, re lemoga dilo tse
di se yong kwa ledimong. Ga gona
mafoko a
galifisang.

Ga gona
motho
o o
lwang le
o mongwe
kgotsa o iponang.




Ga gona di notlolo mo me jakong,
ka gonne ga gona magodu. Le
dinokwane
ga di
teng.



Ga
gona
sebe kwa
legodimong.






Kwa legodimong le
Modimo ga gona
dikeledi. Di nako
tse dingwe, batho
ba lela, ba utlwile
botlhoko thata mo
bo phelong. Mara
kwa legodimong,
Modimo o tla ntsha
dikeledi tsa bona.




Ga gona leso kwa legodimong gape.
Batho ba Modimo batla phela
go sa feleng
le morena.

Ga gona
botlhoko,
ga gona
go lela.



Ga gona malwetsi, ga gona
menate, ga gona maso.

Mongwe le
mongwe o
itumetse go
sa feleng le
Modimo.




Bontle thata ke gore, Legodimo ka
la ba simane le ba setsana (le ba
bagolo) ba ba dumetseng go Jesu
Keresete jaaka morena
le mo pholose wa
bona ebile ba
mo obamela
jaaka morena
wa bona.




Kwa legodimong, gona le buka e e
bidiwang buka ya kwana ya bophelo.
E tletse ka maina a batho.


A o itsi gore ke maina
a bo mang a
kwetsweng
mo bukeng
eo?




Ke a botho botlhe ba ba beileng
Tshepo mo go Jesu. A leina la
gago le teng?



Mafoko a bofelo a baibele ke
mafoko mantle a go memiwa kwa
legodimong.



"Mowa O boitshepo wa re, Tlayang!
A o o utlwang are Tlayang! A o o
nyorilweng a tle.



Le mongwe le mongwe yo a eletsang,
a tseye metsi a bophelo le fela."



Legodimo, legae la Modimo le lentle

Polelo gotswa mo lefokong la Modimo,
Baibele,

e fitlheletswe mo

Johane 14; 2 Bakorinthe 5;
TSHENOLO 4, 21, 22

"Botseno jwa mafoko a gogo bo fa lesadi."
Pesalome 119:130



Bo khutlo



Baibele e re bolelela ka
Modimo o montle o re direleng
ebile o batla gore re moitse.

Modimo wa itsi gore re dirile dilo tse
disasiamang, tseo a dibitsang sebe. Kotlo
ya sebe ke lesa, Modimo o go rata thata, o
rometse morwa wa gagwe a le esi fela, Jesu,
gore swela sefapanong ka ntlha ya dibe tsa
gago. Jesu a phela gape a ya gae legodimong!
Fa o dumela mo morena Jesu, o mokopa gore
a go itshwarele dibe tsago, o tla e tsa jalo
a phele mo go wena, o tla phela le
ena go ya bosakhutleng.



Ga o dumela gore se
ke nnete, bua se go modimo:
Morena Jesu, ke a dumela gore o
Modimo, wa nna motho o swetseng dibe
tša rona, jaanong o phela gape. Ke kopa o
tsene mo bophelong jwame, o intshwarele
dibe tsame, gore ke tle ke nne le bophelo
jo boshwa, tsatsi le lengwe ke nne le wena
go ya bosakhutlheng. Nthuse ke go
obamele, ketle ke go phelele jaaka
ngwana wa gago. Amen!

Bala Baibele, o bue le Modimo
tsatsi le letsatsi! Johane 3:16

